

(8) 294 indexed 4p (6/6) ~~Vanda Custom~~ J. Kgoadi Mpe
 8/5 294 History imp 14/5/45 16 JUN 1939
 History of Molepo sub clans. TYPED 13/9/39. back for handle still display 1/8
 26/8/39 K3415

pp. 1-8
 Lenaneo la Meloko ea Chaba sa Molepo
 Bogolo-golo naga e be e le ea Setthapelos o
 bina nare, sereto ke 'Maphaka. Gona pale
 ba timeletji la 'hoetjoaga Mamabolo
 matopana a bona. Goa fihla Matebele
 'Makubu' a ba fenya a tjea naga. Ke ba
 ga Molelemane ba bina phukujoe sereto
 ke Mothokwa oa 'mapeloana. Setjo sa bona
 ke Matsuitsoa 'Zwazis'. Ba tla ba aga
 Titijoe thaba e Makgolo. Ge ba tloga gona
 kgoshi ke ge e le bo Bodiba, Ba theogela
 ka Boshaga Magoroa bona ke Molelemane
Sikara, Maloka le Tema. Bodiba a lateloa ke
 Ramafala oa motjja khulwana. A lateloa
 ke Tse ke 'Matoko' a tsoala theledi, a hlalana
 le 'Mage' Mamphelane, ngoana Makgatho a ea
 a tjeoa ga Motimela a ea le Morotage. Goa bu-
 sha Na kedi, a tsoalwa ke 'Mankala, Naledi
 a tsoala Ramafala II Kgaretjedi ea Rama-
 fala ke Sebodi. Ramafala a 'hua ntsoeng
 Maune. "Mankala e be e le Rangwana's Naledi"
 Goa busha 'Makubu' a soaretje Ramafala a
 'hua e sa le e monyennyane. Goa busha Tseke
 Moratho oage, a tsoalwa ke 'Makubu. Tseke a
 Tsoala Segoata, Moroa Segoata ke Monyama,
 sereto ke: 'Mage Mafono ribega Mogopo; batho
 ba lle ke Maragana teng. Batho ba ile ke
 Badimo ga ba 'hue! Hono'na ke le bolaiile
 ngoana bo Moshibudi la se ke la tsoaga, ke
 dietje manong mpatta! Maakaa 'Mama-
 budi' a khore! Ke tseto sa makgotsoe mohlaba
 ba eloa le mafono. E sa le e monyennyane
 o soaretje ke Kgoadi Separa Bogoshi
 (Ka Motau Tema)

3. Kgoro e latelang molemanane ke Mpe. Le bona
 ke Matebele ba tjoa go tse le molemanane, ba
 mpa ba ile ba arogana tseleng. Na ge ba
 ga mpe ba ne ba elwa kudu. Le mothofo
 o o tjoa go loeng ga bona; ke ba ga mpi
 ya Makoro, ke di cheudi photha melala. Baga
 d Sediba tlala sa Makoro, ba ga sefoba
 ka metse le bese la Kgomo le e gona. Ke
 Makubu Kgomo Matebele a hlo ka Kgomo
 a ja motho. ⁴ Ba tla baaga Thogoaneng
 moo e leng ga maja lehono. Ba ena le
 sekele le Masekwameng le Tsamago e le mogo
 ro a moagetjeng. Go tloga moo ba da ba
 Boshega ba aga moga. Ke moo molema
 a ba biditjeng, eena a le 'mapelane. a re
 etla u je ditlhogoana ma Kgolo. Ba arogane
 ne le sekele ke Masekwameng Thogoaneng
 bas ba leba maane. ⁵ Ba ga molofo ba hoe
 ditje ba shetje ba khalane le molemanane
 Ba bina Kgomo 'Nare' sereto ke Matebele. Kgoshi
 tja bona ke: Mabusa a teoala Segodi
 'Mautla' a teoala Makoro II a teoala
 'marobela a teoala Makoro III a teoala
 Malaka Felix Makoro oa pele ke ea beng
 a busa ge ba sa le Thogoaneng.

ka 'Malaka Mpe

K34 | 5

⑥ Molepo: Ke 'matšoane a boshega tlou setumo o. moqaba tloana tja ja Rgabane. Ke ma Kgatala a mangotlo ba goa moshe oa Cedi mogoloboge ke Ma Kgoba, moratho ke mathabatha oa Kofi Ba Kgaogane le Ma Kgoba Thabeng ea Kgatla. Ma Kgoba a tšela noka ea Lethlaba a ea aga mo go bitjwang Ma Kgoba's Kloof. ⑦ Molepo a tšogela Boshega a hoetja naga e le la warabele a fihla la dumedisha, Ba mo amogela, ba re u tšibe dipholo re je Msuta a Ma ale n gabi Molepo a dula a loba go Molelemane go fihela a ba fetogela. Tjoo Medi ngo-dile ga nwa ea bona!"
Magoshi a bona ke a:
' Matšoane

⑧ Tšela o huile e sengwana hoetje Moroteng goa busha Mashwahla 'Lekonye' a latela ke Malatsoa tloa Kgatla a lateloa ke Seudu. Setlakalane I Maisha I Setlakalane II a hoa moane ntaeng a sena Moroteng. Goa busha Seudu II 'Mankgatling' ea ba 'Makgwana Maisha III (Homeledi) Ba swaretje lafu la moshate le sa bopjwa. Setlakalane III o 'hoile ngogola bogose khoni bo soere ke 'Makgwana, o bopa loapa la Maisha la 'hoiling e sa le e morwa a sena ngwana.

9. Mokhou o tjoa Nareng ga Letsoalo o bina
 Mare Sereto: Monareng. a tla a ga ga ma-
 hlakola a kopana gona le Hiine a etjoe
 Mogoshi ga Matla o bitjoe Hiine monye bogoshi
 jwa Tivane o bina H. Lanphagane. Sereto ke mokone
 Ba Mokhou kgoshi th. tjabona ke Makgaga
 Ba ga Molepo ba mo fa 'Mamalatsoa' mrad
 a mo tsoalela Matshela, Matshela a tsoala
 magatolle. Magatolle o tsoetje motjolele. Sereto
 sa makgaga ke Mogabudi a ntoa makgaga'a
 nokana chwana.

10. Ba ga Mogano ke Makgalaka ba tjoa Moshe
 oa (Odi Top Lempopo river.) Ke ba biroa ba
 bina leba le bona ba hoeditje ba ga
 Molepo ba shetje ba thsepile naga go Ma
 Kubu Sereto sa mogano ke Makgalaka,
 ke motho oa Taja a tsoala a molepe Mogano a
 be u le tloa maloba re senya ka go ba
 'miroa, maditamela seobane e hoshi
 tjo shata di motona. "Ba biroa ba bang
 ke ba ga maima? Magoshi a bona ke a:
 Phasoane ke kgoshi ea bona ge ba tloga
 ko soane "Bo biroa' a latloa ke Matsaba
 Makokotoane "Hlakudi" Tshoane, Mokgotlhoane
 Matududu "Tlepe" Nkuephile. Ka moka ke
 Magoshi a go tsoala f seng bo ranoane
 ba go swanela bangue. Malesha hlane
 ke eena ea soane tjeng ranoane oa
 Nkue shilo Tshoane eo a sa leng monye-
 nyane

Tje di laadishoa ke mabadikana
 Morodia Matududu Mogano.

- ⑫ Magoro a mang a manyenyana ke bo Madiga, Rammala Phuthu 'Maboa' ba tjoa go 'Mamabolo' ba bina kotobe sereto ke mpedi, ke batho ba tjwang le Lechitela, moea joatladi tsebele gale u se tlo 'hoetja' ba go timile joko joa shatela. Nong' ea 'Mamosima' a ngvako eo ba reng diphofa e ena pheping, mo lomo e rita bobete, lekhitele le mutse le oetja madiba a 'Mamosima' a Ngvako
- ⑬ Ba ga Ukuana jake ba bina kgare le bona ke mathebele. ⑭ Ke Matgalaka a ga Molema a gona bona ba tjoa ga Molema hlung le Isotla. ⑮ Mojapelo o tjoa motletane o bina lehaleroa sereto ke mohlaleroa a tla a aga boshega. Ba tloja ba aga motuelereng Se Kgobhi e le motlape a lateloa ke Kuena. Lehono ba phatta laditjoe ke dipolasa, bonchi joa bona bo boetje motletane. ⑯ Bangue ke ba ga motlape a matjale, ba tjoa bokga-ga ba bina phuti, sereto ke motlape Ba dula 'Mahlaka'. Kgoshi ke Paledi Moroa Maseke
- ⑰ Magoro ka lenaneo la bogoshi:

1. Molepo ke eona ea moshate
2. Moleleman ke eona tona e kgolo
3. Mogano o latela moleleman

⑱ a mang ke magorwana a ka fase goaa ga a petane. E bang tjona diphupu ke tjona tje

Ramaso Motemelo

Kwadi ea marumo

9. Ke Kwadi 'malegalane, Jo! liho nkabe e
 be pula ka bona leoa ka Chabela Jo
 Marumo Ma ja batho, ke nametje
 Maphoshana phatlana, ka bono rare
 a bolava a ala-ala diatlana! Lesang
 bo-rare ba Chabe, Marumo' ba hlabane
 gale. A lapile malapa teng baro ba
 ntlo tje dikgolo, ke re go lebelela segola
 mahla a bde le magokgo. Ke mo go llego
 Mathula bo ra Mathula dikgapana
 Hukubu la Kamashala le re goa leante-
 tja le nkganchedja mo'omo ke molomoo
 go ja magoshi. Ke botjische moono le
 Mamathula le Thomo'a bo Mpepetloane
 le re Melau se e lahlile kae? Melau
 kobo ea bohego, ke kobo ea magogela goble,
 ke kobo ea mantla-utjane. Moletlane
 kgoshi ke chosha sebidjete ke lepi sa marumo

ka George Molepo

Collected by
 J. Kwadi Mpe
 Bethel Molepo
 P.O. Boyne

Koadi ea Marumo (continued)

(20)

Moone le Mamathula ba re; Ke ba
 tlogetse 'Maphoshane ba bo'asa.
 Le re ga lea lea ntetja maro-
 ng, le tjoa go ja borare
 maune. Bana besho ba tsoetjoe
 ba le ba raro, ba nque ba lloe
 ke thari tja bopadi, ba ba llogo
 ke kgomo ga re ba llele, re lle
 la tja go ja ke phafana ntlong
 Ge re eja ntso re a tla re
 rata ge re ija khulong e lego
 madi a bagale. Ke re go tsa
 le nkepele ka selepe sa marumo
 ka mogoma le epele ba lemi

Solomon Deputu

- (21) **Direts tja dithaba le dinoka**
Lilijoe: Thaba matigolo thaba serukwa ka kgomo
 Matija ea ba pheta ea letsika e eljoa
 go 'Masefa, go Motjwa khulwana matuba
 'Masefa magalagaling. Pe ba chabako
 ga re iphifile. Pe tjoa Magalagaling
 ba pelo ea kgomo ea marega
 sepelela mo goanyeng.
- (22) **Mogoshi** Thaba ea diala thaba ea dikhoro ka
 thoko, thaba ea bo ngoana phalama
 le Magashanye a bokobelo e rego kho-
 ra ea re tlala sa re kgoto ka pedi
- (23) **Sehlale** ke 'Malleka thavana ea gare legatwa
 thaba ea lefata ea bo setho's kea
 raga ea bo phahle 'Mamakale ea bo
 Morako kgerega setsetsareng,
 Morako kgerega 'a Mapulana. Ga bo
 nonyana phala ga bo mosadi sa
 magooa. Motlhong ga ga bo
 phahle Mahubi, Phahla ga
 ngoana Makoro.
- (24) **Segoele** . Segoele sa ga Rampshala, Segoele
 se botse bo sego mosegare sa ga-
 loga ke naga ea bo 'mamokgadi 'a
 Pagane.
- (25) **Sepsiri:** Sepsiri sa matang-tang naga ea
 moriri moshoeu; Maripanyane moko-
 toana.
- (26) **Sego** Sa Mapa Modibedi sego sa ^{bo} makobota
 a Tjale sa bo Motlapi mo thlogotli
 sa bo mogami a kgomo tjalo
 Ntshabele
- (27) **Sengoeni:** ke Sengoeni ga' bo mokgeri a serokolo

end

(294)